

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Jedinstveni broj procedure:
01-427-4/22

POLITIKE I PROCEDURE

Sestrinstvo

Standard 3. Kriteriji: S 3.76

Važi do:

april 2025. godine

Strana: 1/2

Standardna procedura za primjenu lijekova – 5 pravila

1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI

Pet pravila je postupak čijim se smjernicama osigurava pravilna primjena lijekova. Cilj ove procedure je sigurna i pravilna primjena svih lijekova koji su propisani od strane ljekara.

2. PODRUČJE PRIMJENE

- internistički kabinet Zavoda
- ambulante medicine rada

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

- 3.1. Direktor Zavoda, šefovi organizacionih jedinica, glavna i odgovorna sestra Zavoda obavezni su obezbijediti da se sa ovom procedurom upoznaju svi radnici Zavoda.
- 3.2. Ova procedura mora biti postavljena na mjestu dostupnom svim radnicima.
- 3.3. Direktor Zavoda i glavna sestra Zavoda vrše kontinuiranu primjenu ove procedure.

4. PROCEDURA

Pet pravila je obavezan postupak koji mora provesti svaka medicinska sestra/tehničar prije primjene lijeka. Prije primjene pročitati upute o lijeku (prospekt), poštivati preporuke proizvođača i rok trajanja.

4.1. Pravi pacijent

- identificirati pacijenta

4.2. Pravi lijek

- uporediti ime propisanog lijeka na receptu sa imenom lijeka na originalnom pakovanju lijeka,
- provjeriti rok trajanja,

- provjeriti boju, izgled i sastav lijeka.

4.3. Prava doza

- pripremiti propisanu dozu i količinu (potreban je poseban oprez kod lijeka koji na omotnici / etiketi lijeka ima naznačenu jednu mjernu jedinicu, a propisana je druga mjerna jedinica – npr. mg /ml)

4.4. Pravo vrijeme

- propisani lijek primjeniti u propisano vrijeme

4.5. Pravi način




- provjeriti način primjene propisanog lijeka na receptu, te ga uporediti sa uputama koje se nalaze na originalnom pakovanju,
- poštivati upute proizvođača,
- sve nejasnoće na receptu provjeriti prije primjene lijeka,
- evidentirati primjenu lijeka na receptu i u zdravstvenom kartonu.

VAŽNO: Lijek uvijek lično pripremiti i dati pacijentu, uz obaveznu njegovu saglasnost (potpis), ukoliko se radi o parenteralnoj terapiji.

Nije preporučeno davati lijek koji je pripremao neko drugi.

5. REVIZIJA

Revizija ove procedure vrši se svake 3 (tri) godine, po potrebi ranije.

Izradio/la	Pregledao	Odobrenje	Revizija	
			Datum odobrenja	Br.revizije
Koordinator kvaliteta	 Predsjednik komisije za kontrolu kvaliteta i sigurnosti u zdravstvenoj ustanovi	Direktor	17.10.2021.g	01/22
Arnisa Hodžić dipl.med.sestra 	Dr.Zana Tafi spec.med.rada i sporta 	Prim.dr.Gamir Čovrk spec.intern.med. 